



Individual Responsibility Plan (Plan ya Mokumba ya Moto na Moto, IRP)

ID ya JAS	NUMÉRO YA DOSYE
ID YA KILIYA	

WorkFirst Individual Responsibility Plan (Plan ya Mokumba ya Moto na Moto) mpo na _____

Nakang'i ntina:

- Nasengeli kosala, koluka mosala, to komibongisa mpo na mosala.
- Esengeli nasangana na misala oyo esengeli. Soki nasali bongo te, nakozwa etumbu longola kaka soki nakoki komonisa ete nazalaki na ntina moko ya malamumu. Babengaka yango kozala na statut ya etumbu ya WorkFirst.
 - Soki nazali na etumbu, yango elakisi:
 - Lisalisi na ngai ekokita na 40% to na eteni ya moto moko, oyo eleki monene, TO:
 - Nakozala te na makoki ya kozwa misala ya lisungi, longola se soki nazongeli WorkFirst.
 - Soki lisalisi na ngai ya mbongo ekitisami mpo na etumbu ya WorkFirst:
 - Ekoki kosenga nalanda IRP na ngai bamposo minei elandani mpo na kosilisa etumbu.
 - Soki nasali oyo esengeli bamposo minei elandani, etumbu na ngai ekosuka kobanda mokolo ya yambo ya sanza oyo elandi bamposo minei ya kosangana na ngai.
 - Likambo na ngai ekoki kokangama soki natikali na etumbu sanza zomi elandani.
 - Soki bakangi likambo na ngai mpo na etumbu ya WorkFirst:
 - Nasengeli kosala bosengi mosusu mpe ekoki kosenga nasangana na boumeli ya bamposo minei elandani liboso ete nakoka kozwa mbongo.
- Esengeli nasala elongo na Division of Child Support (Division ya Lisungi ya Bana) ntango nazali kozwa lisalisi ya TANF/SFA longola se soki nazali na ntina malamumu ya kosala elongo te. Kozwa mbongo ya lisungi ya bana ekoki kosalisa ngai nalongola mposa na ngai ya lisalisi ya mbongo.
- Nakoki kozwa kaka basanza 60 ya lisalisi ya mbongo ya TANF/SFA na bomoi na ngai longola se soki nakokisi masengami mpo na kozwa yango ntango molai.
- Nasaleli _____ basanza ya lisalisi ya mbongo.
- Nasengeli kosala, koluka mosala, to komibongisa mpo na mosala. Soki nakoki te kokende na mosala moko oyo esengelaki nasala, nakobenga moto yango na nimeru oyo ezali awa na nse.
- Nasengeli kosala misala oyo elandi mpo na ntango oyo poso na poso oyo emonisami awa na nse:

Soki ezali na ntina malamumu oyo nakoki kolanda plan na ngai te, esengeli nakutana mpe nasala elongo na Spécialiste ya Programme ya WorkFirst/Mosali ya Sosial na ngai noki noki. Mwa bandakisa ya bantina malamumu ezali:

- Nazangaki rendez-vous mpo na maladi to na mbalakaka nazangaki mobateli mwana to transport;
- Nazali na maladi moko ya mbalakaka (na nzoto, na makanisi, to na mayoki);
- Nazali victime ya mobulu na libota;
- Nakoki te kozwa bobateli ya ntalo moke mpe ebongi na esika nafandi mpo na bana oyo bakokisi naino mbula 13 te;
- Nazali na mokakatano moko ya mibeko ya mbala moko;
- Nazali na ebosono to na ba conditions mosusu mpe yango esali ete nakoka kokokisa masengi ya programme te; to
- Nazali mokolo oyo azali na ebosono makasi mpe oyo eumelaka;
- Baza na mposa na ngai na ndako mpo na kobatela mwana oyo azali na bamposa ya sipesiale to mokolo mosusu oyo azali na bibosono;
- Nazali na mbula 55 to koleka mpe nabatelaka mwana mpe nazali moboti ya mwana te; to
- Nazali kosenga SSI na mosalisi ya DSHS.
- Nazangi ndako to nazali kobatela mwana (bana) oyo bazangi ndako.

Soki nandimi te plan oyo, nazali na lotomo ya kosenga batalela lisusu likambo na nga mpe/to Bosambisi ya Bokambi. Mpo na kosenga bosambisi, nasengeli kokutana na Community Services Office to Office of Administrative Hearings (Biro na ngai ya Misala ya Lisanga to Biro ya Bosambisi ya Bokambi), DSHS, Box 42489, Olympia WA 98504-2489, na mikolo 90 kobanda mokolo oyo mokambi ya likambo na ngai atie sinyatire ye awa na nse. Bapesi ngai kopi ya Individual Responsibility Plan (Plan na ngai ya Mokumba ya Moto) na nga. Na bosambisi, nazali na lotomo ya koya nga moko, ya kozala na avoka to moto mosusu nyonso oyo naponi mpo azala momonisi na nga. Nakoki kozala na makoki ya kozwa toli ya ofele ya mibeko to ya bomonisi na kokutanaka na Coordinated Legal Education Advice and Referral (Toli mpe Botindiki ya Boyekoli ya Mibeko ya Bobongisi, CLEAR) na nzela ya:

- Kokende na site na bango <http://nwjustice.org/get-legal-help>;
- Kobenga 1-888-201-1014 soki nazali na nse ya mbula 60, to
- Kobenga 1-888-387-7111 soki nazali na mbula 60 to koleka.

SIGNATURE YA MANAGER YA DOSYE	DATI	SIGNATURE NA NGAI	DATI
-------------------------------	------	-------------------	------

ID ya JAS	NUMÉRO YA DOSYE	ID YA KILIYA	
MASENGAMI YA KOBOMBA SEKELE			
<p>Nakoki kozala na makoki ya kozwa misala ya lisungi mpo na kosalisa ngai kokende liboso na mosala na ngai, kobatela mosala na ngai, kondima mosala, koluka mosala, to kolanda plan na ngai. Soki nandimi te mokano moko na ntina ya misala ya lisungi, nakoki kosenga batalela lisusu likambo na ngai mpe/to bosambisi. Nakotuna Spécialiste na ngai ya Programme ya WorkFirst/Mosali ya Sociale soki nazali na mposa ya misala ya lisungi lokola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kobongisa motuka • Bilamba • Kozwa toli • Ba couches • Ba dépenses ya kelasi • Bopeto ya nzoto • Licence/ba frais ya mosala • Kokata nsuki • Mbongo ya bisi • Kilomètres oyo esalemi • Bisaleli mpo na mosala • Kobongisa libota <p>Ntango nazali na etumbu, nakoki te kozwa misala ya lisungi (lokola mbongo ya bilamba ya mosala to ya transport) kino nakobanda kolanda IRP na ngai.</p> <p>Nasosoli ete, soki naboyi kosala elongo na Division of Child Support (Division ya Lisungi ya Bana, DCS) kozanga ntina malamumu, lisungi na ngai ekoki kokitisa. Bantina malamumu ezali bongo kobangisa ete bakosala ngai to bana na ngai mabe. Nasosoli ete ntango nazali kozwa lisalisi ya TANF, lisungi nyonso ya bana oyo ezwami ebombami mpo na kofuta l'Etat.</p> <p>Tango nakotika kozwa TANF/SFA, DCS ekozwa mbongo ya lisungi ya bana mpe ekotindela ngai yango longola se soki nasengi bango batika. Nasosoli misala ya lisungi, bitumbu, mpe lisungi ya bana.</p>			
SIGNATURE YA MANAGER YA DOSYE	DATI	SIGNATURE NA NGAI	DATI